

# L' IGNORANCIA

REVISTA CRÓNICA

ORGÀ Y XEREMIES D' UNA SOCIEDAT DE MALLORQUINS.

A Palma, cada número.....	2 céntims.
Fòra de Palma .....	2 1/2 "
Números atrassats .....	4 "

Sonarà cada dissapte, si té vent à sa flauta.

S' envian es números à domicili, tant à dins Ciutat còm à ses Viles, pagant per adelantat à s'Administració (Cadena de Cort n.º 11), 1 pesseta à conte de 16 números.

## SA PROCESSÓ DEL CORPUS.

De despuysahí ensá, Madò María ja té emblanquinats es baxos de sa botigueta y ses branques d' es portal. Axò heu fa tres pichs cad' any: pera Nadal, pe'sa festa de carré y p'el Còrpus, qu' es conegeuts hey van à veure passà sa *professió*.

Còm que sa botiga fa cantonada y té dos portals, un à cada carré, Madò María té casséua ple de gent. Tota quanta cadira hey ha, ja l' ha treta, y encara no basta. Es qu' han arribats tart, haurán d' està drets. Sa d' es capsal d' es llit y tot, ja los ho ha treta ran d' es portal, y encare arriban amigues y conegeudes de Madò María.

Son les cinch tocades. Sa processó encara estarà un' hora à sortí; però de dalt à baix d' es carré ja no hey ha un llòch buyt. Dues fileres de gent asseguda umplen es baxos. Tots es balcons oberts de pint' en ample dexan veure cortines y cels-rasos. Amunt y avall van p' es carré jovensans amb sa vergueta; atlotes amb sa *umay*, que duen tot es cantaranet demunt; menestrals de mans gròsses y morenes, amb tota sa levita que los plòra, y qualcun de vey que tal dia còm vuy passetja sa *xistèra* de tres pisos y terrat, aygo de fònt y de pou.

En Quietano y En Pepito, en còs de camia, passetjan sa senaya, ansa per ansa, y cridan un pichi per-hòm: *Vellanes torrades!* Més amunt sènten s' horxatero de sa: *Fresca!*... Un n' hi falta. ¿Còm axí no ha comparegut?... ¡Qué tal! ¿el sentiu? Ja deya jò que no faltaria es valencianet:

*El cacauero  
Ven cacauets,  
Mesureta plena  
Y caramullet.*

Ja vénen es soldats de tràpa, y es majó los dexa compartits p' es carré, un à cada banda, de dèu en dèu passes.

Are comènsa à havernhi de truy de bòn de veres. Es carré s'embossa desyare: ses criades penjan p' es balcons es domassos vermeys y gròchs: ja son

passades ses parròquies amb sos capellans, blanquets y creu alsada: un mûsich amb s' *esturment* devall es bras fa via y sempentetja tothòm, per pò d' arribà tart; alsan campanes... Callau, escoltau,... còm que ja sènten es *tum, tum*, des tambòs. Si qu' heu son. Are vé sa processó.

Es cavalls que van devant fan traquetetx de ferradures demunt s' empredregat. ¡Ja' u son gròssos, vists de pròp! Justament no han tengut altre llòch ahont aturarse més que su-aquí devant. Es nins y ses donetes se retgiran, à cada pèu que mouen; s'axécan de sa cadira, s'estreñen y reculan cap à sa paret: jalèrta à n' aquest cavall que fà capades y esquits de sabonera! Feys via, si voleu. Are recula: meèm si hey haurà una desgracia... No: ja caminan.

—Gracies à Déu, que son passats. Tornau compòndre ses cadires.

Derrera es tamborés, vé es capellá amb sa bandera gròssa. Sa capa blanca li baldetja, y li tomba massa pe's esquena. Mirau aquests nins, si hey van mudats y rissadets. Vat' allá En Tomeuet, vestit de blanch, que tira confits. *Dios, maco!*: alèrta à ferte gotes de cera.

—Are vé Sant Isidro llauradó. Mirau si'n du de verdesca: y aquests amos de l' Horta que l' acompañan, tots amb calsons en bufes: ¡ja' u son de bònes tayes! Podrán està més satisfets, enguañ, amb ses brusques qu' han caygudes.

—¿Que son aquests tants d' atlots pagesos? Ah! ja' u vetx: es seminaristes *nòbles*. Aquesta confraría amb sos ciris tan gròssos es sa Germandat de Sant Francesch. Axò son es de la Sapiencia: ò no hi van tots, ò son tornats pòchs ferm. ¡Ja hi van ben mudats y ben tractats aquests señorets qu' are passan! tots deuen essè de casa qui pòt: fa *polit* aquex flòch blau tan ample, penjat p' es coll amb sa medalla: miraulosvos: son es *Lloissos*.

—¡Gès! mira Sant Agustí: ¿y còm axí li han llevat s' heretje?—Contenta n' es-tich: à mi m' feya passà pena.—Are vé la *Porissima*: però no es aquella tan preciosa de ses *fyses*: ò li deuen havè

mudat es vestit: passemli un' Ave María.

—Are vénen es militars, majós de troupa. Avuy n' hi ha pòchs: dilluns, à sa processó de Sant Miquèl serán més molts. Vat' aquí ses Parroquies: Sant Nicolauet va devant. ¡Heu es hermosa aquesta creu de Sant Miquèl! Axò son es dotze apòstols, amb ses casullles totes brodades d' or. Derrera hey van es canonges. ¿Sentiu canonades y n' Aloy? Sa música toca sa marxa real. Arreconau cadires; ajonoyauvos tothòm: digau *Crech en un Déu*, que vé *Nostramo*.

Moment solemne: entre niguls d' encens y escampadissa de flors, passa sa custodia devall *palio*. S' himne que cantan es primatxés, ses armonies de sa música, es sò agut de ses cornetes, ses campanades y es trò d' es canons, forman un conjunt imponent que no més sòl sentirse un dia à l' any: es dia del Corpus.

...  
Sa processó es passada. Derrera es soldats que li fan coua, vé es truy y es sempentetx de sa gent que s' empeñ y s' atropella per tornarla veure passá. Ses criades amb sa manta en revòlt y ses faldetes, blaues son ses qui més empeñen.

Passat es truy, Madò Maria torna entrà ses cadires, ròda sa clau, y s' en va amb sa cuñada, sa nina y ses conegeudes à veure entrà sa processó.

Es horabaxa de tot, y vé sa fosca. Ses señorettes empiulades estàn que no pòden pús, de trespà amb ses botetes nòves que los rebentan es pèus, y ténen es bras adolit d' atrossarre es rossegay.

Però axò no vòl di que no hajan d' anà à n' es Born, à ferhí quatre vòltes, à donà y rebre sempentes y colzades, à esquinsarse es vel, y à dursen un esplet de trepitjades. Sa gent de gust, sa gent divertida no s' atura per tan pòch. Y sobre tot, derrera una trepitjada, derrera una sempenta ó un esqueix en es vèl, compareix un enamorat. No hey ha desgracia que no tenga ventura.

Dins Can Bartòla, dins Can Solé y à ca'n Juan de s' Aygo no hi pòren aficà una guya. Renou de tassons y cuyeretes, mansbelletes d' eis impacients que

ténen caló y sa boca axuta, es mossos y criades que amb palanganes plenes de concèrt demanan llecencia, esclafits de taps de gasseoses; convèrses y riayes; tots aquests renòus mesclats uns amb sos altres, també forman un truy capás de maretjá y de llevá sa sed á n' es qui no ténen es cervell à prova de bomba.

Però, qu' hem de fé, si avuy es el *Corpus* y no vé més qu' un pich cada any? A les dèu ó les onze d' es vespre, la gent se retira, cadascú à ca-séua, es veys esbrahonats y adulits, y es joves acalorats y mitx retuts de tant de corre la gandayna. Amb aquin gust, en aquella hora, tothom se trèu es calsat nou y es tèrn bò, y se pòsa per dins casséua alloure, amb ròba veya y sabatilles!

Y apesá de s'incomoditat y es cansament, tothom roman content y aconhoritat; arriba à s' acabament de sa festa amb bò delit, y se despedeix del *Corpus* amb un:—Molts anys, amb salut y alegría: que l' any qui vé la tornem veure.

GORIET.

## SA PROCESSÓ DE SA MOXETA.

—¡Señó! Vostè m' ho dirá.  
Qu' es axò de sa *Moxeta*  
Que 'vuy à la Sèu se fá?  
—Axò es cosa, Francineta,  
Qu' es molt llarga de contá.  
Més, abans de dirte qu' es  
Vuy sobre perque'u demanes.  
—Perque m' ha dit Doña Aynés  
Qu' hey vaja y no diga res;  
Y jò d'anarhí en tench ganes.  
—Ay, Aynés! Bòna l' has feta,  
Descubrint tan gran secret  
A una criada pòch discreta.  
Ja hey estará satisfeta  
Si arriba à pillá es negret.  
—Quin negret diu? Que m' ho cont.  
—Un negret qu' hey ha à Son Quint,  
Dins una còva à s'enfront,  
Qu' está des pèus à n' es front  
Masell de dobles de vint.  
Y han d' essè pe' sa nineta  
Qu' à n' es negret trèga un uy  
Amb s' arpa d' una moxeta  
Qu' haja anat enflocadeta  
A sa processó de 'vuy.  
—Y axò es cèrt, Señó? No' u crech.  
—No' u creus? ¡Que m' fá à mi! No' u cregues.  
Ja vetx que no farás tech...  
Tant cèrt es còm cèrt qu' es sech  
Aquest trispòl qu' are fregues.  
—Y no me diu cap mentida?  
—No' n' mancava altre qu' un jay  
Qu' está per finí la vida  
Mentís à la descosida.  
Jò no' n' solech dí cap may.  
—Però, bòno. Ydò; còm es  
Que cap atlòta fins ara  
Haja pogut ferli res?  
—Ni aquest tresò li haja pres  
Colcú? Jò' u tròb cosa rara.  
—Còm es? Perqu' està encantat  
Desd' es temps de sa Conquista;

Y una fada el té fadat,  
Y l'està guardant un gat  
Que tira fòch per la vista.  
—Y cap atlòta ha pogut  
Dú en processó sa moxeta?  
—Moltes hey han concorregut,  
Però totes s' han retut  
Perqu' els ha fet pò en *Creueta*.  
—Y qui es aquest?—Un qui's creu  
Que serà séu es tresò,  
Perqu' es pensa esserne hereu.  
Y es passetja amb una creu  
Dins la Sèu sempre fent pò.  
—Cap mica à mi m'en fará.  
Totduna qu' aquest atlòt  
Guapa'm veja, bavará.  
Jò'l tench de fé enamorá.  
—Cá! Ell es vey y sacerdot.  
—Ydò, guisarém es peix  
Amb altre casta de salsa.  
Perque en processó me deix  
Amb sa moxeta per feix,  
Faré sa bëata falsa.  
Y aniré à rapà ets altas  
Amb sa moxeta devòra:  
Y si pren tabach p' es nás,  
Un pòt n' hi daré ben ras  
Perque no' m' trèga defòra.

Sa moxeta s' assoleya  
A un reconet de sa clastrera.  
Ja l' agaf per una oreya  
Que Doña Aynés ja apareya  
Sa més hermosa canastra.  
Vina aquí, te rentaré.  
*Mix, mix; moxeta. Mèu, mèu.*  
Sa còua t' enflocaré  
Qu' has de fé es primé papé  
Decapvespre dins la Sèu.  
—Señó! Que me don floretes  
Per ferli un lilitet hermos.  
—Señora! Que me deix vetes  
Borles, flòchs y banderetes  
De cent castes de colós.  
Are' m posaré es gipó  
Y es rebosilló de randa;  
Sa saya que tench milló,  
Y aniré à sa processó  
Amb sa canastra à la banda.  
—Que no' t' cayga sa moxeta.  
—La duré amb ses dues mans.  
—Ves alèrta à n' en *Creueta*.  
—No tenga ansia, señoreta,  
May m' han fet pò es capellans.

—Francineta! Y perque vens  
Tant prest de sa processó?  
Tú' n' tornas trista. ¿Que tens?  
—¿Que vòl que tenga, Señó?  
No' m' som divertida gens.  
—Contamós que t' ha passat  
Per tení tanta malicia  
Y dú es cap tan ulsurat.  
—Que vostès m' han enganat  
Perque som una novicia.  
—Y jò més beneyta y pura  
Que totduna tot m' ho bech!  
—Més, ¿no veus, santa criatura  
Que sa téua beneytura...  
—Que no' m' predich; que no' l' crech.  
—Ja vetx sens' esserhi estat  
Que'n *Creueta* t' ha fet pò.  
—Señó! M' escolt. No' s' enfat.  
M' ha de dí sa veritat.  
Ley deman de tot bòn cò.  
—La veritat te diré  
Còm si estás per à morí.  
—Ydò. M' han dit es fossé

De la Sèu y es campané,  
Que vostè se riu de mí.  
—Jò may me rich de ningú:  
De tú, manco, Francineta;  
Però es ben cèrt y segú  
Qu' amb ses ninetes còni tú  
Fan bromà de sa moxeta.

—Ydò si aquesta vegada  
M' han embroinada per nina,  
Are estich desenganada;  
Y ha de sebre qu' he tornada,  
Desde 'vuy una fadrina.

Per segon pich li deman:  
—Perque's diu de sa moxeta  
Sa processó que 'vuy fan?  
—Ja que pretens essè gran,  
Jò t' en contaré la neta.

—La prima en vuy sobre bé  
Còm si heu sentis dalt sa tròna.  
—De tot, la prima t' diré.  
Y si escoltas còm à dòna  
Jò còm hòmo t' parlaré.

Vivia un temps una dama  
Que de llinatge era *Moix*,  
Casa rica y de gran fama;  
Y d' aquesta noble rama  
Ella n' era es derré goix.

Es moix torná moxa un dia;  
Y còm era menujeta  
Sa gent que tot heu batia  
Amb un nòm, la conexia  
Per la señora Moxeta.

Era fadrina y veyarda,  
Tenia molta de renda  
Desde Sòlle à Binifarda,  
Y en que no fos gens gallarda,  
Ja heu era sa séua hasienda.

—Tanta riquesa! ¡Axò es sòrt!  
—Tota sola. Mira tú.  
Y sentí que tòcan sòrt  
A ses pòrtes de la Mòrt;  
Y no poderse n' ho dú.

—Ca-séua devia està  
Sempre plena de parents  
Y d' amichs, barret en mà,  
Per consegui s' heretá  
Cualque cosa de s' seus bens.

—Figura 't!... Quant se moria  
Vá encarregá à n' es confés  
Que's cuydás per òbra pía  
De que cad' any aquest dia  
Processó solemne es fés.

Y quant vá sobre tothòm  
De l' òbra pía la neta,  
Y es perque de tot, y es còm,  
Totduna vá aplicá es nòm:  
«Processó de na Moxeta.»

Si à essè de dònes exemple  
Desde 'vuy estás resòltia,  
Lo qu' es aquest mon contempla;  
Y amb cap moxa dins un temple  
No hey tornes entrá cap vòlta.

—Pòt sè qu' un' altre vegada  
M' en hi torn.—Aquesta es bòna!  
—No dius que ja t' has tornada  
Una fadrina acabada?  
—No dius que vòls essè dòna?

—Será, señó, si p' el cas  
Arrib à fé cabra-coxa  
De festetjá amb en Tomás.  
Llavò seré jò sa moxa,  
Qu' hey menaré quant m' hi cas.

## UN ESTUDIANT MODELO.

Que En Guiemet, aquell atlòt de qui parlava L' IGNORANCIA, surta un estudiant aprofitat, no es gens d' estrañá. Afañat en s'estudi passa es dies y ses setmanes, y aquesta llavó que 'vuy sembra en terra tan ben conrada, li tornará un dia es cent per ú en gran ganancia.

Però que puga dí lo mateix d'es méu amich en Ròch Roca y Rebassa de la Malfeneria, vago superlatiu, son figues d' altre sostre.

En Ròch, *acursá* en aquell temps de tanta llibertat (temps qu'añoran ets estudiants malfenés) unes quantes asigüatures, surtinne bé per xamba, que de xambes s'en véren moltes; ha passat vuyt anys sense torná obrí un llibre, y are s'ha aficat dins es caparròt prenre es Batxillé, pensant trobá ses pòrtes tan ubertes cùm hey estavan llavó que tot anava à llòure.

Y de veres qu' es de plañe, perque en el dia axò de prenre es Batxillé no's cùm qui bufá y fé ampollas.

Y no vos penseu qu'en Ròch no haja estudiad de *firme*. Si en Guiemet repassa en sa boca, en ses cames, en so cap, en ses oreyes y en tot es còs, en Ròch, estudiava en tots es sentits y en totes ses potències. Y sino, mirauvos es mòdo.

De petit, havia après molta *lletra.....menuda* y quant entrá à Montission, en pòch temps sabé sa *Gramàtica... parda* p' es caps d' es dits. De *Geografia astronòmica* no'n parlem; s'acursá la visita de tant de mirá estels... amb coua, y conexia molt bé ses *estrelles* que corren la gandaina. Per ventura si li haguessen preguntat sa situació d' un pòble y es seus vesins, hauria quedat en sa boca tancada, però axò si, vos hauria dat ses fites ben netes d' ahont estavan es millo's cafetins, es número de perdularis qu' allá s'arreplegavan y es *comèrs* que estava més en bòga.

Demonstrantse en Ròch gran matemàtic, *sumava* vegas y més vegas, y *restant* qualche pesseta de ca-séua, *multiplicava* es vicis y ses costums dolentes, à molts de *primos* los xupava ses *rèls* de ses butxaques; y entenia fil per randa sa *regla de companyia de tresillo*. Retòrica no ni feya falta y per arguments *llògichs* se servia des puñs. Quant arribá à *Física*, ja era un hòmo acabat. Es villá li servia per experimentá sa *elasticitat* de's marfil; es *vapor* el duya casi sempre dins es cap y l' encenia amb tanta fòrsa, que li sortia per sa boca en forma de llamps y flestomies. Per *termòmetro* tenia sa bossa, y sa cara de son pare moltes vegades, à manera de *baròmetro*, li pronosticava tempestat desfeta, acompañada de qualche calabruixada d'esclafits qu' el dexavan escarrufat. Estudiant *Química*, arribá à coneix si era un duro

bò ó fals, y qu' es *gas* dêu tení fòrsa perque fà botá es tap de ses gaseoses.

Progressant de cada dia, sa matriculá à Historia natural, amb tant bònes disposicions qu' amb ell mateix poria estudiá s' *esqueleto*.

Pareix qu' aquesta ciència li agrada va moltíssim, perque tractant d' animals li anavan per ses séues; y en pòch temps aprengué d' aquells models tot quant li mancava per essè un vertadé irracional.

Amich de sa fosca cùm sa rata-piñada y més caparrut qu' un ase vey, se passetjava estufat just un indiòt y barayadís cùm un gall anglés.

En ses còses bònes sa travava cùm un escarabat en mitx de borres: es grins feyen niu dins es seu cap, era pesat cùm una mòsca, y dexava anà més verí qu' ets escorpins; filava embuys cùm ses arañes filan terañines per embolicá mosquits; era aferradís cùm sas paparres y xupava cùm una sangonera.

Axò es s'estudiant modelo que se vòl fé amich méu perque sab que jò tench un pòch de bò amb sos qui l'han d'examiná. Però ija hey vá errat! Jò en llòch d'empeñarme per ell, he volgut pintá es seu retrato demunt L' IGNORANCIA, perque tothòm el conege y sàpia lo que mereix aquest benaventurat Ròch Roca y Rebassa de sa Malfeneria.

CAPISTRANO.

## XEREMIADES.

Axò es un cas succehit no fa gayre temps à casa d'un pastó.

SA MADÒNA.—He posat s'aygo à sa llet, perque sent es lleté qui vé à cercarla.

SA FIYA.—Mumare, jò ja n'hi havia posada.

L' AMO, (*de dins es sestados.*)—Are vé es lleté; no poseu aygo à sa llet, que ja n'hi ha.

ES PASTÓ, (*surt tot de pressa.*)—L' Amo, à sa llet ja hey ha aygo; ley he posada quant he muñit.

ES LLETÉ.—Si un hòmo no hi pòsa dues terceres parts d'aygo, no hi guanya res; i ja heu veurém! (*y n'hi posa.*)

¡Allò va essè una llet ben batiada!

Fortuna que ningú li fé sa pròva.

Escoltau dos tamborés de la Sala devés el cò de la Sèu, un pòch abans de sortí sa processó del Còrpus.

Es tamboré majó:—¡A posarse es guants!—Ell los se pòsa y es manats malavetjan fé dos doblés de lo mateix.

Un tamboré menó: (*advertint à n'és majó.*)—Perdonau: Vos duys es de sa ma dreta à sa ma esquerra...

Tamboré majó:—¡No fa res! jò tant sé dú es garròt amb sa dreta cùm amb s' esquerra.—

Un que los mirava, esbutzantse de riure:—Conech un alcalde p' es mateix estil d' aquest tamboré majó.

(*Por supuesto*, axò passà devés l'any 1820; perque lo qui es ara, es tamborés saben tant cùm ets alcaldes ahont ténen sa ma dreta.)

\* \*

Diuen que s'Ajuntament de sa Pobla, envejós de Manacò y Pollensa, y per dona pròves de civilisació, va darrera pública unes *Ordenances de policia urbana*.

Suposam que, si aqueix pensament s'arriba à pòrt, no hey mancarà un article que poch més ó manco dirà axí:

«Article tants. Se prohibeix fé fogarons y moure saragates, avalotant es pòble su-ran de l'Iglesia, maldement s'Authoritat civil regal sa lleña.»

Donam s' enhorabona à n'es poblés per lo disposts que estan à millorá sa seu bona fama.

\* \*

Dins Ciutat hey ha cases que ténen ses estables amb finestres que miran à n'es carré y à flò de terra. Tot axò no vòl dí res. Però, sia per falta de netetjarles sovint, sia perque son massa acubades, lo cèrt es que exhalan un tufo capás d' entabaná à n'es qui passan ran de ses finestres.

Valga per avis d' ets amos y señols y d' ets encarregats de fé cumplí ses ordenances municipals; pues mos sabria greu havè de estampá ses entresseñes d' aquests *establiments insalubres*.

\* \*

S' Ajuntament d' un pòble de Mallorca, (que no importa anomená) trobantse un poch al baix, (es s'estat normal de tots ets Ajuntaments) ha resolt obrí una matrícula p' es cans y ferlos pagá una contribució anual *cad' any*, (s'entén: à n'es seus amos.)

Si ses cuòtes que se ficsarán son mòdiques y proporcionades segons sa casta de cans, aplaudím s'idèa; pues es de rahó que un cà de bòu ó un de Terra-nova, pach molt més qu' un cà de pastó ó un cà llebré.

Amb axò havia de pensá s'Ajuntament de Ciutat; y si en posás un'altra de contribució demunt es moixos y es gats, por pòca que fos, encara li treuria més que sa des jornals à n'es camins.

\* \*

Segons una carta publicada à un des diaris de Ciutat, pareix que à Felanitx no hey ha bagut ni un sol mòrt desde es dia 19 d' Abril fins es dia 24 d' aquest mes de Matx qu'are acabam.

Pareix impossible, à un pòble de 11 ó 12 mil ànimes. ¡Y axò qu'hey ha sét ó vuyt metges!

A n'aquest pas, se veu qu' es felanitxés tractan de ferse inmortals; y per axò serà que d' alguns anys à n'aquesta

part axamplan tant la vila.

—Seria cosa qu' haguéssen comensat à emprá aquell remey, de menjá tantes llimones cada dia, que per no morirse mayaconseyava un sabi d'Alemanya?

Enviam s' enhorabona à n'es felanixés, y los prometem, nòltros que tenim cert apego à la vida, que si aquesta feta dura d'aquí à n'es vermá, aplegam es trastets, fugim de Ciutat y truginam à Felanix sa redacció de L' IGNORANCIA.

Desd'are comensarém à está à la mira.

\* \* \*

Dins s' entrada de la Sala, despues d' una Sessió.

—Que dimitim també? Axò fá ets alens...

—Hòmo,... tenguem un pòch de paciencia... ell no hey ha motiu.

—Sabs lo que jò vetx? que no hey ha cap diari que no mos ajud á bé morí. ¡Dexemhó en banda!

S'impenitent pren s'ayre d' *En Marcelo* d' ets *Hugonots*, y canta á mitja veu: —«No... no, no! No... no, no!... No,... no, no, no-no!.. ¡jamay!»

¡Axò es tení coratje!

## COVERBOS.

—Heu sentit à dí may si hey hagué un any que Nadal, La Creu y el Còrpus varen caure un mateix dia?

Ydò voréu que à la Sèu hey havia per temps un escolá qu' havia nòm Nadal; y es dia del Còrpus à sa processó era ell es qui duya sa creu parroquial.

Vé que se distréu un pòch, mirant es domassos gròchs y vermeys de p' es balcons, travela, cau, y escolá y creu romanguéren en terra en mitx d' es carré tan llarchs còm eran.

Ydò justament aquest any va essè que succehi lo que vos he dit abans: que Nadal, el Còrpus y La Creu varen caure un mateix dia.

\* \* \*

Un altre any, es dia del Còrpus plogué fort ferm.

Un jovensá que en tal dia havia estrenades unes botes de xaròl per anà à la Sèu y à veure passá sa processó, s'en dugué una reñada ben fòrta de son pare, perque amb sa bañadura ses botes de xaròl se varen restreñé tant, que les tengué tudas y no les va poré du pus.

No res: allò passá.

S'any que vengué devant, va torná ploure, es dia del Còrpus: y ell, qu' havia d'estrená un vestit nou y un paraygo, s'en anà à la Sèu tot enllestit, però se cuydá molt bé de no prendre es paraygo.

¡Còm axí! ell arribá à ca-séua amb un bon pop, sense un fil de ròba axut.

Y quant son pare li reñava, ell contestá ben aviat:

—Ja sé jò lo qu' he fet. ¿Volíau que enguañ amb so paraygo me succehis lo que antañ amb ses bòtes? ¡Una y oli, fraret! A mí no'm pescan dues vegades!

—Ay ydò!

\* \*

Uns sabatés volguéren riurese d'un sollerich, y li diguérén:

—Mèstre l'amo, ¿sabeu siulá?

—Més que vòltros.

—Meèm.

Es sollerich se posá à siulá, però molt petit, que casi no'l sentian.

—¿Y axò es tot quant sabeu? (va dí un d'aquells;) ¡siulau més fòrt!

—No hi vetx una necessitat, (los respongué;) axò seria bò qu' es bestiá estás molt enfòra.

\* \*

Una vegada, un hòmo qu' havia perdut es kiriley y sa xaveta, se volgué matá. Per sortirne amb la séua, resolgué penjarse, despararse un tir, prende vereno y negarse. Còm de *facto*: se pòsa un paquet de mistos dins una butxaca, una pistòla dins s'altra y un cordell amb sa mà, y ja's partit de cap à un peñal molt afuat, ahont hey havia un pí que guaytava à plom dins mar.

Quant va essè allá dalt, fa un dogal, el se passa p' es coll, ferma s' altre cap de còrda à n'es pí, s'engoleix es paquet de mistos, alsa es martell de sa pistòla, pega revinglada per avall y se despara, tot amb un pich.

¡Vòltros creureu que sa bala va tayá sa còrda y ell va pegá dins má! Lo regulá era que morís negat: però un llahutet de pescadós, que l' havian vist caure, s' hi arrambá y el pujá à bordo. Còm l' hòmo havia estat à temps de pegá unes quantes tamborinades d' aygo salada, vomitá per llarch, y amb axò es mistos li sortiren abans de ferli efecte.

Y per aquest estil se va salvá un suicida que tot amb un pich, se dava la mort de quatre maneres.

¡Qu' es de bona veritat que ningú se mòr fins que Déu vòl!

\* \*

Un pagés que venia d' es Moll, llenegá, caygué y pegá una esquinada.

Llavò s' en entrá dins una tavèrna, (segurament per estopetjá es còp), y mentres se dolía d' es mal que s' havia fet y se gratava s' esquena, un menescal li demaná:

—Digau, germá: ¿ahont vos heu fet es mal? devés ses vértebres?

—¡Ca! no seño, (respongué es pagés:) devés sa font de ses Tortugues.

\* \*

## PORROS-FUYES.

### SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT.

**GEROGLIFICH.** — Un escrit sense punts ni comes no fa sentit.

**SEMLANSES.** — 1. En que té entradós.

2. En que pega.

3. En que passan aviat.

4. En que pica.

**QUADRAT.** — Vaca-Amor-Cost-Artá.

**PROBLEMA.** — Un 29, s' altre 21 y s' altre 12.

**ENDEVINAYA.** — Un costipat.

**LES HAN ENDEVINADES:**

Totes: — Pere Pexet, Papuys y Lau Tibicriste.

Sét: — Un Punxa engegat, K.D.T., Un Pollen-

si y Vauma Poma.

Cinch: — A.C.I.T., Pera Pera, Dos Tranquils,

Un Catòlich y Un Sabaté en dilluns.

Quatre: — Leon y Un Suplent.

Y una no mès: — M. Argenté y F. Esperansa.

### GEROGLIFICH.

**PORTA PORTA  
PORTASSA CALAIX**

ORONELLA MALTISSA.

### SEMLANSES.

1. ¿En que s' assembla un cup à un fumadó?

2. ¿Y una festa de carré à una tafona?

3. ¿Y una òliba à un operista?

4. ¿Y un clavell à un bòu?

BATZOL.

### TRIÀNGUL DE PARAULES.

Omplí aquests pichs amb lletres que llegides de través y diagonalment, digan: sa 1.<sup>a</sup> retxa, una cosa que pot donà molta alegria ó molta pena; sa 2.<sup>a</sup> una planta; sa 3.<sup>a</sup> lo que val còm un ou un sòu; sa 4.<sup>a</sup> un animal y sa 5.<sup>a</sup> una lletra.

MESTRE COLOM.

### PROBLEMA.

Preguntant una señora à un'altra quants de ventays tenia, li respongué: —Tench el triple de ventays des que té vosté. Si jò des méus n'hí don à vosté tants còm are en té, llavò en tendré tants peròm: y entre totes dues en temim el doble des que jò are tench més que vosté.

UN MUSICH.

### CAVILACIÓ.

Sirviòla—Xuela—Toñina—Congre—Bonítol—Espirray—Oblada—Escórpera—Anfós.

Amb ses primeres lletres d' aquests nòms de pexos, compòndre es nòm d'un aguia.

COSI'N GAMBA.

### ENDEVINAYA.

O m' embuyas ó t' embuyas:

¿Sabs tú quina planta hey ha

Que sa flò à s' capdemunt fá

Y à ses rèls hey té ses fuyes?

X.

(Ses solucions dissapte qui té si som oius.)